

**KGORO YA THUTO YA GAUTENG
DITLHAHLOBO TŠA MAREMATLOU**

**SEPEDI LELEME LA BOBEDI
MAEMO A GO LEKANELA
(Lephephe la bobedi)**

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

**KAROLO YA A
DIRETO**

POTŠIŠO 1

Senakangwedi 5 – D.M. Mampuru

A

- 1.1 O iphetotše setseketseke / ga a hlape (2)
- 1.2 Ga se tshwanelo, o swanetše go thušwa. Kgopolo ya maleba e tla amogelwa. (2)
- 1.3 Re se ke ra sega batho ba bangwe
Re upše re ba thuše. (2)
- 1.4 Nka leka go bolela le bona, nka kgopela thušo melokong. (4)

B

- 1.5 Ke motho yo a sa lokago. (2)
- 1.6 Ke kgale ke bona gore moriti wa bobedi o gona. (2)
- 1.7 Yena o tla ge ba feditše go ipshina. (2)
- 1.8 O ile a sepela. (2)
- 1.9 Aowa, ba swanetše go boledišana. Kgopolo ya maleba e tla amogelwa. (2)

C

- 1.10 Ke moriti. (1)
- 1.11 O hlaswa mong wa gagwe
Ge a mmatamela o a tšhaba.
Karabo ya maleba e tla amogelwa
(Tše PEDI fela) (4)
- 1.12 Thetosello. (1)
Moreti o belatšwa ke ka moo moriti wa gagwe o sa mo ratego ka gona. (2)
- 1.13 Ke be ke tla no kgotlelela ka ge ke mo rata.
Kgopolo ya maleba e tla amogelwa (2)

- D
- 1.14 Ke go hloka ngwana gomme a roma ba ba bangwe. (2)
- 1.15 O be a belege / a na le ngwana. (2)
- 1.16 Moreti e be e le kgale a enwa dihlare. (2)
- 1.17 A se ke a hlwe a roma bana ba batho.
A rapele Modimo o tla mo fa wa gagwe
A nyake ngwana bolotaditšhuana (4)
- [40]**

KAROLO YA B
TERAMA

POTŠIŠO 2

A Mo Swina Ngwanana' Thakana – M.S. Serudu

- A
- 2.1 Mologadi o be a etšwa go nyakela Lekope dihlare ga Matonya / o be a re
Mologadi o nyaka go mo loya. (2)
- 2.2 O be a re ditaba tša mabarebare ga di tshephiše (2)
- 2.3 O boifa boloi (2)
- 2.4 Ga se ba nyalana
Lekope ga se a hlalana le Mologadi (4)
- B
- 2.5 Ga a sepela gabotse (2)
- 2.6 O re ga se mohuta wa gagwe
Ke segatamorokwana (4)
- 2.7 Ga se ye kaone ba tla swarwa (2)
- 2.8 O be a ile go loša Mmatlala (2)
- C
- 2.9 Thomo, o romilwe ke Mologadi (2)
- 2.10 Ee, ge o sa bontšhe monna lerato o tla ya go ba bangwe, o swanetše go mo
apeela ka nako tšohle (2)
- 2.11 A mo hlohleletše go hlala
A mo apee le go mo hlatswetša (4)
- 2.12 O tla ja a lahla
O tla apara ka go rata (2)

- D
- 2.13 O boletše maaka a re Nadinadi o re Mologadi o be a itia bola ga Matonya
O mo rogakile ka ga gagwe (4)
- 2.14 O mo phumetše lapa
O nyakile go gobatšwa ke batho ka baka la gagwe (4)
- 2.15 Ke be ke tla leka go ba eletša. (2)
- [40]**

KAROLO YA C
PADI

POTŠIŠO 3

Nnete fela – M.A. Kekana

- A
- 3.1 Ariel o ile go kwa mokgoši, a bea sengwalwa godimo ga koloi a kitimela go
thuša, mošemane tsoko a feta a topa sengwalwa. (4)
- 3.2 O thabišitšwe ke gore o kgonne go hwetša sengwalwa (2)
- 3.3 Karabo o thinyegile
Sengwalwa se utswitšwe (2)
- 3.4 O ile a sepela le Bubbles (2)
- B
- 3.5 O be a nyaka go tseba gore ba gaNoko ba tla khutšana bjang le
Masindikheithi.
O be a nyaka go tseba gore Masindikheithi a nagana eng ka yena.
O be a nyaka go thubaganya boikgantšho bja Bubbles (6)
- 3.6 O tla mo lesa a ya mo a ratago (2)
- 3.7 Wa pelo e thata (2)
- C
- 3.8 Ke taba ya gore Ariel o bontšha kgahlego go yena. (2)
- 3.9 Ariel o be a nyaka go thuba boikgantšho bja Bubbles / go tseba nnete
–Bubbles o be a nyaka sengwalwa (4)
- 3.10 Aowa, ba swanetše go botšišana thwii. (2)
- 3.11 Bokaone ba botšišane thwii ka gore ba ka botšwa maaka (2)
- D
- 3.12 O be a tšhabile le Ariel e bile a thuntše yo mongwe wa leloko. (2)
- 3.13 O be a mo rata. (2)

- 3.14 Bubbles o tla boela go yena (2)
- 3.15 Ariel a tlogelwe go fihla ba swara Bubbles (2)
- 3.16 Ba be ba tšhaba gore ge ba ka bolaya Ariel, Bubbles o tla ya maphodiseng (2)
- [40]**

KAROLO YA D
DIKANEGELOTŠHABA

POTŠIŠO 4

Moepathutse – S.A Makopo

A

- 4.1 O be a hufegela dikgomo tša ngwanabo / Mašilwane o be a mo ganne ka dikgomo (2)
- 4.2 Go bolaya Mašilwane. (2)
- 4.3 O ile ge ba enwa meetse, bakeng sa go goga Mašilwane ge a feditše go nwa, yena a mo kgoromeletša ka meetseng. (4)
- 4.4 O be a nagana gore o tla tšea dikgomo tša gagwe. (2)

B

- 4.5 Ba be ba tšhaba go bonwa (2)
- 4.6 Ba ile ba idibala (2)
- 4.7 Batho ba ile ba phatlalala go nyaka Mokadiathola (2)
- 4.8 A nanoga a leba gae (2)
- 4.9 Monna wa lešoko. (2)

C

- 4.10 O be a lwala (2)
- 4.11 Mmutla o ile wa tšwa ka mokgopeng wa tau (2)
- 4.12 O be a tšhaba go bonwa ke diphoofolo ge di boa go tsoma (2)
- 4.13 Go netefatša seo se bonwego ke hlong (2)
- 4.14 wa tšhaba (2)

D

- 4.15 Go yo ithobatša gore mongkariki a mo laiše le yena a kgone go utswa dihlapu (2)
- 4.16 Phukubje e kile ya utswa dihlapu tša gagwe ka moka yena a hloka sešebo (2)
- 4.17 O be a nyaka go netefatša gore e se mo gate (2)
- 4.18 O ile a e tswapinya ka sebepi (2)

- 4.19 Aowa, tšatši leo o ile a loba dihlapu gomme di ka se boe.
Kgopolo ya maleba e tla amogelwa

(2)
[40]

KAROLO YA E
DIKANEGELOKOPANA

POTŠIŠO 5

Go tseba mang? – H.H. Ramokgopa

A

- 5.1 Ge ba beile dijo, ge ba tsoga ba hwetša di se gona (2)
- 5.2 Go iwe banneng / dingakeng (2)
- 5.3 Mpša e ka se kgone go notlolla mojako.
E ka se kgone go khurumolla ya ba ya khurumela ge e fetša (4)
- 5.4 Ke yena Albertina.
Ke mahodu (2)

B

- 5.5 Ga Sefala
Sefala o be a rekile ditonki ka tšona (4)
- 5.6 O ile a mo latelela ga gagwe (2)
- 5.7 O re monna o rekišitše kgomo ka dinku tšeo a boa le maphodisa ba tšea
kgomo gomme go šetše gore yena a ye go tšea dinku (4)

C

- 5.8 O be a rekiša malekere (2)
- 5.9 Mpšane o be a tšere hempe go T.T. (2)
- 5.10 Wa tšhobolo (2)
- 5.11 Mpšane o tšea dikoloto a sa bereke
O šetše a kile a fa Mpšane tšhelete ya go se patela (4)

D

- 5.12 Barwa ba be ba hlaba diruiwa
Tše dingwe ba di rekiša. (4)
- 5.13 O re ba tla fetša thoto ya gagwe
O re bokaone ba be le tša bona (4)
- 5.14 Ba ile ba thothela ka malapeng a bona (2)

[40]

PALOMOKA: 80